



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2017

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 10.

KAROLO YA A: MOQOQO**1.1 Leshano ha le na mokoka!**

Moqoqong ona mohlalobuwa o lokela ho qoqa kamoo motho ya buang leshano a sa kgoneng ho tsitlallela ho seo a se buileng.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka ketsahalo eo leshano le ileng la buuwa ho yona.
- a ka qoqa ka ditlamorao tsa leshano leo.

[50]**1.2 Bohahlaudi ke tharollo ya tlhokeho ya mesebetsi.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a ka qoqa ka melemo e tliwang ke bohahlaudi bakeng sa ho theha mesebetsi.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlalosa hore bohahlaudi ke eng.
- a ka nnetefatsa kamoo bohahlaudi bo ka rarollang tlhokeho ya mesebetsi kateng.

[50]**1.3 Seabo sa motjha dikgethong.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a ka qoqa ka bohlokwa ba dikgetho ho batjha.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka hore hobaneng ha batjha ba tlameha ho kgetha.
- a ka qoqa ka diphetoho tse ka tliwang ke ho ba le seabo ha batjha dikgethong.

[50]**1.4 Puo le moetlo ke diyathoteng di bapile.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a qoqe ka kamoo puo le moetlo di tsamaellanang mmoho kateng mme di ke keng tsa arohanngwa.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka bohlokwa ba puo le moetlo setjhabeng sa rona;
- a ka qoqa ka kamoo setjhaba se ka bolokang puo le meetlo ya sona kateng.

[50]**1.5 Baithuti ba ipabolang dithutong tsa bona tsa materiki ba lokela ho fumantshwa tshehetso ya tsa ditjhelete ha ba fihla yunibesithing. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a ka qoqa ka tshehetso eo mmuso le mekgatlo ya poraefete e lokelang ho nehelana ka yona ho baithuti.

Dikahare:**Ba dumellanang le sehlooho**

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka kamoo ditjhelete tsa tshehetso di ka tswelang baithuti le setjhaba molemo kateng.
- a ka tiisa ka mabaka.

Kapa

Ba hananang le sehlooho

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka kamoo e seng baithuti ba ipabotseng ba ka tshehetswang ka ditjhelete;
- a ka tiisa ka mabaka.

[50]

1.6 **Makoloi a molemo haholo ho rona, empa a boetse ke lerumo le re qetelang setjhaba.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a ka qoqa ka bobele le botle ba makoloi.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka mathata a ka tliswang ke makoloi le ka melemo e tliswang ke makoloi.

[50]

1.7 **Setshwantsho sa 1.7.1 le sa 1.7.2:**

Moqoqong ona mohlalobuwa o boha setshwantsho, mme o iqapela sehlooho a itshetlehile ka mohopolo wa sehlooho o qholoditsweng ke setshwantsho seo a se kgethileng;

Dikahare:

Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50) SESOTHO PUO YA LAPENG (HL) - SLKT

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE LE MORALO Tshekatsheko ya sehlooho: thophiso ya mehopollo le dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo		28–30 -nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -mehopollo e bontsha boqhetseke, e phepetsa monahano, mme ke e sutsitseng -e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang/babatsehang, mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	22–24 -nehelano e ralehleng hantle haholo -mehopollo e tsamaellana le sehlooho ka botlalo, e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopollo e sutsitseng -o hlophisitswe hantle haholo ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	16–18 -nehelano ke e kgotsofatsang ditlokeho -mehopollo e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang -o hlophisitswe ka tsela e utlwisisehang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	10–12 -nehelano e momahane mona le mane -mehopollo ke e seng ya boiqapelo, mme e sa hlakang -ho na le bopaki bo seng bokae ba thophiso le momahano ya nehelano	4–6 -nehelano e tswile lekoteng ho hang -mehopollo ke e sa tsepamang e dubakaneng -ha e utlwahale, mme dintlha di a phetakakwa -ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
Matshwao a: 30		25–27 -mosebetsi o tswileng matsoho le ha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang -mehopollo ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke -o hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	19–21 -Nehelano e radiilweng hantle -mehopollo ke e loketseng, mme e thahasellisang -o hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	13–15 -nehelano e a kgotsofatsa le ha e sa hlaka mona le mane -mehopollo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -ho na le thophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela, mmele le qetelo	7–8 -nehelano boholo e tswile lekoteng -mehopollo ha e a momahana ka tshwanelo, mme e a lahlehisa -nehelano ha e na bopaki ba thophiso le momahano	0–3 -boiteko ha bo yo ba ho arabela sehlooho -mehopollo e tswile lekoteng ka ho phetahala, ha e a nepahala -nehelano ha e a tsepama sehloohong, mme e dubakane
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO Sehalo, rejisetara, setaele, tlotlontswa ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tiwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto		14–15 -sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswa di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshupo ka tsela e tsotsehang -o sebedisitse sehalo se matla, mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -o radiilwe ka bokgoni bo tsotsehang.	11–12 -sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswa di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo -tshebediso ya puo e matla, mme ho sebedisitse sehalo se loketseng ka nako tsohle -bohloko ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -o radiilwe hantle ka tshwanelo	8–9 -sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswa di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebedisitse ka tshwanelo -sehalo se sebedisitse ka tshwanelo: -o radiilwe ka tsela e mahareng feela	5–6 -sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswa ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo -sehalo mmoho le moelelo o hlalishang ke tema ke tse sa lokelang -ho sebedisitse tlotlontswa ya motheo feela	0–3 -puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang -sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswa ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -tshebediso ya tlotlontswa e haellang haholo hoo nehelano e sa utlwisisehang
Matshwao a: 15		13 -tshebediso ya puo ke e sefutho, mme e susumetsang sehalo sa tema -o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -o radiilwe ka bokgoni bo tsotsehang	10 -tshebediso ya puo ke e nepahetse, mme e loketseng maemo -sehalo ke se matla, mme se loketseng -ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -o radiilwe hantle	7 -tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaellane mona le mane -ka kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono le e haellang	4 -puo ke ya motheo feela, mme e sebedisitse ka tsela e haellang -popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako -tlotlontswa e haella haholo feela	
SEBOPEHO Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang		5 -kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang -katoloso ya dintlha ke e ikgethang -dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	4 -dintlha ke tse loketseng, mme tse hodisang sehlooho -momahano e bopilweng ke e supang bokgoni -dipolelo le diratswana di loketse nehelano, mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	3 -dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng -dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -moqoqo o ntse o hlalisa moelelo	2 -tse ding tsa dintlha ke tse utlwahalang -dipolelo le diratswana di na le diphoso -moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoso	0–1 -dintlha tsa bohlokwa di a haella -dipolelo le diratswana tse hlalishitsweng ke tse fosahetseng -moqoqo ha o na moelelo o lebeletsweng
Matshwao a: 5						

Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho SE LE SENG FEELA KAROLONG YA A, mme a ngole ka dihlooho TSE PEDI KAROLONG YA B.
- Karolo ka nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahlobuwa a **tswile lekoteng** nehelanong, etsa tsena tse latelang:
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa dikahare ho fella kगतong ya pele feela.
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa sebopeho ho fella kगतong ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya sehlooho le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlhahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:

/	bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
—, +	bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
mn	bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
mp	bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
mt	bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo a fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
p	bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
^	bakeng sa lentswe, karolwana ya lentswe le matshwao a ho bala a siilweng dipakeng tsa mantswe a mang;
//	bakeng sa ho arola diratswana.
←	bakeng sa ha mohlahlobuwa a qadile polelo hara mola;
↑↓	bakeng sa ha mohlahlobuwa a fetoletse dintlha tsa hae a qadile ka eo a lokelang ho qetella ka yona.

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopeho	05	Seb =
Matshwao ohle	50	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO**POTSO YA 2****2.1 LENGOLO LA KOPO****Sebopeho**

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, e nto latelwa ke letsatsi, kgwedi le selemo;
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi. e qala ka maemo a tshebetso a ya ngollwang ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlasa aterese ho ngolwa tumedisio (Monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana);
- Tlasa tumedisio ho ngolwa mola wa sehlooho – o totobatsang sepheo sa lengolo, e nto ba selelekela;
- Mmele – ke moo mohlalobuwa a ngolang ka dikahare tse totobetseng tsa ho ngolwa ha lengolo lena le itshetlehleng hodima dintlha tsa mmapa wa monahano;
- Qetelo ke ya semmuso, mme e ngolwa e le '*Ka botshepehi, Ka boikokobetso* jj;
- Ya ngolang o ngola lebitso la hae ka botlalo ka mora qetelo, ebe o a saena.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlahisa sepheo sa lengolo e leng ho kopa dithuso tsa dijo le diaparo.
- a ka hlalosa seo mokgatlo o ka se etsang ha o ka fumantshwa dithuso tseo.

[25]**2.2 PUISANO****Sebopeho:**

- Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk. Karabo:);
- Puisano e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlahisa mabaka a hae a etsang hore Karabo a hane ho ya yunibesithing.
- a ka tiisetse le ho tshepisa motswadi wa hae (Karabo) hore ha a ka fumantshwa monyetla wa ho etsa seo a se labalabelang, a ka ba le bokamoso bo tjhabileng.

[25]

2.3 ATIKELE E YANG MAKASINENG

Sebopeho

- Atikele e ba le sehlooho se hohelang mahlo;
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba le sebaka seo atikele e ngolletsweng teng di ngolwa ka hodima seratswana sa pele;
- E arolwa ka dikholomo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwanyane;
- Ditaba di hlahiswa ka sebopeho sa boloko;
- Dintlha di lokodiswe ka tsela ya phiramite/fanele.
- Atikele e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlalosa kamoo ditsotsi di qhekanyetsang batho kateng.
- a ka qoqa, a eletsa kamoo ba lokelang ho ba sedi kateng ha ba le metjhining ya di-ATM.

[25]

2.4 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO

Lenanetsamaiso ke moralo le tlhophiso ya ditaba tse tla tshohlwa kopanong ya mokgatlo. Hangata lenanetsamaiso le tsamaya le tsebisano ya mohla wa kopano, sebaka le nako eo kopano e tla tshwarwa ka yona. Sebopeho sa lenanetsamaiso la dikopano hangata se a tshwana, mme se akaretsa dintlha tse latelang:

Sebopeho:

1. Pulo ya kopano le kamohelo;
2. Tlhomamiso ya kopano;
3. Mabitso a ba teng le ba siyo;
4. Metsotso ya kopano e fetileng;
5. Tse tswang metsotsong;
6. Ditaba tse ntjha tsa letsatsi leo:
 - 6.1 Ho hlwaya dibaka tse aparetsweng ke botlokotsebe
 - 6.2 Mokgwa wa tshebetso
7. Tse ka tlatsetsang;
8. Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang;
9. Ho kwala.

(Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano di itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.)

Metsotso ya kopano:

Metsotso ya kopano ke tlaleho ya ditaba tsa kopano e neng e tshwerwe mme e lokela ho tsamaellana le dintlha tsa lenanetsamaiso.

[25]

2.5 INTHAVIU E NGOLWANG**Sebopeho:**

- Dipotso di hlophiswe hantle ho nonya dikarabo tse tla nehelana ka tlhahisoleseding ka botlalo;
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk. Teboho:);
- Mmotsi o botsa mmotsuwa dipotso tse itshetlehileng ka kgaello ya metsi mme mmotsuwa o araba dipotso tsena;
- Sehlo e be se loketseng kopano ena, puo e be ya semmuso.
- Inthaviu e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano

Dikahare:

Motshwai a ananele nehelano e ikamahantseng le kgaello ya metsi.

Ela hloko: Ha mohlalobuwa a sebedisitse lereo ramotse e le majoro, morena wa sebaka kapa lekhansele a se fuwe kotlo.

[25]**2.6 LENGOLO MMOHO LE TOKOMANE YA BOITSEBISO****Sebopeho:**

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, e nto latelwa ke letsatsi, kgwedi le selemo;
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi. E qala ka maemo a tshebetso a ya ngollwang ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlasa aterese ho ngolwa tumedisio (Monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana);
- Tlasa tumedisio ho ngolwa mola wa sehlooho – o totobatsang sepheo sa lengolo, e nto ba selelekela;
- Mmele – ke moo mohlalobuwa a ngolang ka dikahare tse totobetseng tsa ho ngolwa ha lengolo lena le itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano;
- Qetelo ke ya semmuso, mme e ngolwa e le '*Ka botshepehi, Ka boikokobetso* jj;
- Ya ngolang o ngola lebitso la hae ka botlalo ka mora qetelo, ebe o a saena.

Tokomane ya boitsebiso:

Dintlha e be tse tsamaelanang le tse batlilweng phatlalatsong ya sekgeo sa mosebetsi

Sebopeho:

- Dintlha tsa boitsebiso e be tse felletseng;
- Tsa thuto;
- Hlakisa diphihlelo tsa hao;
- Dipaki.

Dikahare:

- Mohlalobuwa o ngolla Tharollo Selepe lengolo la kopo ya mosebetsi.

[25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:

50
100

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO (Nehelano le mehopolo) Ho rala, ho hlophisa mehopolo Kelohlolo ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo MATSHWAO A 15	13–15 -Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopolo e matla e sutsitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshehetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	10–12 -Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshehetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	7–9 -Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano e na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa e a kgera -Mehopolo le dikahare di na le momahano e amoheleng -Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho -Ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	4–6 -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgera ho itseng -Mehopolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshehetswa ke dintlha tse itseng feela -Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohloka bo boholo	0–3 -Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopeho se nepahetseng
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO Sehalo rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantse, matshwao a puo le mopeleto MATSHWAO A 10	9–10 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle -Nehelano ha e na diphoso	7–8 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle -Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo -Nehelano boholo ha e na diphoso	5–6 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo	3–4 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlotlontswe -Moelelo o nyotobeditswe	0–2 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletse diphoso e dubakane -Tlotlontswe ha e dumellane le maemo -Moelelo o nyotobeditswe haholo

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	□5	DMS. =
Puo, Setaele le □ Tokiso ya diphoso	10	PST =
Matshwao ohle	25	